

Interim Assistance Reimbursement Authorization (Bere Tiaa mu Mmoa a Wode Tua Ka Ho Tumi)

KLIENT DIN	SOCIAL SECURITY NUMBER (SOHYIA AHOBAMMO NOMA)	KLIENT ID NOMA	T&LFON NOMA
MPOTAM ADRESE	KUROPON	MANTAM	ZIP KOD
MPOTAM ADRESE	KUROPON	MANTAM	ZIP KOD

Asemfua Mantam kyerε Washington Mantam Department of Social and Health Services (Asetra ne Akwahosan Dwumadibea). Nsemfua Me, me, ne me kyerε client a wabobo ne din wo atifi ho no. Asemfua SSA kyerε Social Security Administration (Sohyia Ahobammō Dwumadibea). Asemfua SSI kyerε Sohyia Ahobammō Supplemental Security Income (Ahobammō Sika a Wode Ka Ho), a eyε aban no sika a wode ka ho dwumadie. Asemfua Bere Tiaa Mu Mmoa kyerε sika a wotua a oman no na efa ho ka nyinaa na Oman no de ma anaase wogyina n'ananmu de di klient no ahiadeε titire ho dwuma a akhiri yi wode SSI sikatua a edi kan anaa wosan de ba no ye no mprenu.

Den na merema ho kwan denam kratasin yi a mede me nsa behye ase no so?

Se wuhu se mefata se megye SSI sikatua a, mete aseε se merema SSA Komisa no tumi se omfa mfiri me SSI sikatua mu mma Mantam no, sika a ene Mantam no amansan mmoa dodoo a menyae no ye pe.

So Mantam no wo tumi se ebewehwe se mede me nsa hye tumi krataa yi ase?

Aane. Tumi krataa no a wode won nsa hye ase no ye ahwehwedeε a efa sika mmoa a oman no tua ho ka ho sedee WAC 388-400-0060 ne RCW 74.62.030 kyerε no. Se mepow se mede me nsa behye tumi krataa yi ase a, mintumi nnya Mantam no amansan mmoa.

Se SSA de sika a tua no akhi nyinaa mena me a, den na meye?

Mete aseε se mentumi anya Mantam amansan mmoa ne SSI mfasoo wo beree koro no ara mu. Se wopene so se womfa SSI mma a, Mete ase se Mantam no amansan mmoa no beye eka a mede na ese se metua. Se menya SSI akatua a wontew so de tua Mantam no ka a, mefre Office of Financial Recovery (Dwumadibea a Ehwε Sikasem So) wo 1-800-562-6114 na madi won akwankyerε a efa senea wobetua eka no akhi.

Bere tenten ahe na tumi krataa yi ye adwuma?

Ese se me ne Mantam no ananmusifo de won nsa hye tumi krataa no ase na ama aye nea efata. Eyε nea ekyekyere Mantam no ne me kalenda afe biako fi da a Mantam no nsa kaa no na mepene so se mekyerew agye SSI wo saa bere no mu.

Se wode SSI akwammisa **bi ko a**, saa tumi krataa yi **ko so ye adwuma** kosi se:

- Menya me SSI sikatua a edi kan;
- Memfa adesre mma se wosan nhwε mu anaase womfa asem no nkodan aban abere a bere a esen biara a woma kwan se mede beko no atwam; anaa
- Me ne Mantam no pene so se yebetwa tumi krataa yi mu.

Saa tumi krataa yi ntumi nhye me se Mantam no ammō SSA amanneε wo nnafua 30 akhi fi da a mede me nsa hyeε tumi krataa yi ase no.

So saa tumi krataa yi ye ahobammō krataa a wode komā SSI mfaso horow?

Aane, se menyεε SSI akwammisa krataa dedaw a, ese se SSA gye kratasin yi tom na wode da a mede me nsa hyeε tumi krataa yi ase no di dwuma se da a mebisaa SSI se mede SSI akwammisa krataa koe wo nnafua 60 a efi da a mede me nsa hyeε tumi krataa no ase no mu a. Se mamfa SSI mfasoo akwammisa krataa amma wo nnafua 60 ntam a, saa tumi krataa yi mmo da a mede komaa SSI no ho ban bio.

Mewo hokwan se mede Asem no Kodan se me mpene adeye bi a Mantam no aye wo tumi krataa yi ho a.

KLIENT NSAANO AGYIRAEHY&DEE	DA
DSHS ANANMUSIFO NSAANO AGYIRAEHY&DEE	DA A DSHS NSA KAE

